

Istarska Riječ

članci svakog četvrtkovo, uveče.
Svakog drugog Svetkovina donosi
literarni prilog, "Mladi Istranin".
Preplahta za izuzetnu iznosa
je lista na godinu, a za
iznoseno - 25 - lira. Ured
i uprava lista: Trst
(Trieste) - Via S. Francesco
d'Assisi 201. Telefon: 11-57

ISTARSKA RIJEĆ

Tijednik za pouku, gospodarstvo i politiku istarskog naroda.

"Stogom rastu male stvari, a nestoga sve pokvari". — Narodna poslovica.

Oglaši stoje 4 lira

za svaki centimetar vistne a
svaki sedmica stupca. Za vise
kratko uvrštenje daje se znatno
popust prema pogodbi. Plaća
se i uživaju u Trstu. Dopis
se Salju uredništu, a novas
opravi. Nepraktikana se pisma
ne prima, a kopisici se će
vrataju u kojem slučaju.

I opet stara pjesma...

U rimskom Senatu raspravljalo se je ramo da se dano asimilirati, odnosno pro-gutati od Italijana.

Mudri su ti ljudi, ali evo — govore ludo. I slijepi su. Ne vide ni ono, što im je najbolje. Eno im u južnoj Italiji ono nekoliko selja, u kojima nastavljaju ljudi naše-ga roda i jezika. Naselili se onamo prije ceteri stotine godina, bez svijesti i bez zna-nja. Sa sobom su ponijeli same svoj jezik, što su ga od majke primili — i eto, poslige punih 4 stotina godina oni su još živi i zdravi, oni još govore svoj jezik i smatraju nas i sve druge Jugoslovene za rođenje braću svoju.

Medutim ima i medju senatorima ljudi, koji misle, da moraju kvaliteti i odobravati sve, što fašistička vlada čini i nareduje. Tako se našao jedan, neki Tolomei, koji se svojim dugim govorom kušao da dokaze, kako je ta reforma već do sada uvelike koristila italijanstvu... Tirolu.

Između ostalog rekao je Tolomei, da ta reforma ne ide za tim, da nasilno izna-roditi ili proguta one Nijemce, što tamo od uvijek žive, već da ih asimiliraju.

Kao da to nije svejedno! Kao da asimili-

ratni ne znači pretvoriti one Nijemce u Ita-

lijane! I kao da konacno svrha i nasilnom

iznaredjenju i laganoj asimilaciji nije —

nacionalna smrt!

Kad neko odluči, da me ubije, pa ne ce da to umorstvo izvrši na meni ni nožem ni revolverom (od straha pred skandalom!) vec mi krišom ulije u čašu otrova, koji će malo po malo rastociti, meni nije time pomoženo. Tako je i s tom italijanskom asimilacijom. Njezina je očita svrha nacionalna smrt manjina, koje se nalaze u granicama ove države.

Taj Tolomei preporučuje, da se u po-gledu njemačke srednjoškolske obuke pod-uzmu iste mјere, koje su se u svoje vrijeme preduzele prema Slavenima u Julskoj Krajini. Trebalо bi naime u raznim italijanskim konvitima dati njemačkim djacima neko-liko besplatnih mјesta, kao što ih imaju Hrvati u Pazinu. Podje li se tim korakom naprijed, do šest će godina — uverava senator Tolomei — svi oni mali Nijemci biti zgodni Italijani. A i svi oni drugi tirolski Nijemci prilagodit će se novim prilikama, i to u načrtnom roku, još prije negoli bude Njemačka opet na nogama.

Tako je eto govorio senator Tolomei — prejek, dakako, i burno odobravaju svojih kolega.

Sve ovo, što se je sada reklo u Senatu o Nijemicima, reklo se već nekoliko puta do sada i o nama Jugoslovenima, koji se na-lazimo u ovoj državi. I naša jugoslovenska djeca moraju da postanu prav. Italijani, i naš narod treba da se savsina utopi u itali-janskom moru — jednoma riječi: i mi mo-

ramo da se dano asimilirati, odnosno pro-gutati od Italijana.

Mudri su ti ljudi, ali evo — govore ludo. I slijepi su. Ne vide ni ono, što im je najbolje. Eno im u južnoj Italiji ono nekoliko selja, u kojima nastavljaju ljudi naše-ga roda i jezika. Naselili se onamo prije ceteri stotine godina, bez svijesti i bez zna-nja. Sa sobom su ponijeli same svoj jezik, što su ga od majke primili — i eto, poslige punih 4 stotina godina oni su još živi i zdravi, oni još govore svoj jezik i smatraju nas i sve druge Jugoslovene za rođenje braću svoju.

Evo im na Natizonu nekoliko hiljada naše braće, koja se u granicama Italije nalaze kojih sedeset godina. I ti ljudi još i danas govore svojim jezikom, premda su plati pod Italiju u vrijeme, kad u njima još nije bila razvijena njihova nacionalna svijest.

Ako su pak one naše male narodne sku-

pine mogle da onako uspiješno prkose i sili

u vremenu, sta će te da bude od nas koji

smo došli unutar ovih granica nepokolebiti

vom narodnom svijest, s potpuno razvijeni-

nom slavenskom dušom i našladnjim slav-

enskim osjećajima, protuzem slavenskim

srećem? Kad su naši novi gospodari došli

ovamo, mislili su, da će ovđe naček nekoliko

hiljada glupih i besvesnjih slavenskih se-

ljaka, koji će oni preko noći moći da

prekuju na svoj kalup. Par bomba, neko-

liko udaraca manganelom, nekoliko doza

risinovska ulja i od ona šaka slavenskih

seljaka će najednom preko, noći postati

italijanska.

Prevarili su se, i odmah krenuli taktkom.

Ne bombara, rekli su, ni manganelom, već

laganom asimilacijom pragnut ćemo mi te

slavenske štice i pretvoriti ih u Italijane.

I sad se eto i radi na tom. Punom se

parom radi.

Medutim Italijani zaboravljaju, da su

naši ljudi živiljti stotine i stotine godina pod

Venecijom, pa kad bi bili imali volje, da

postanu Italijani, imali su zato već onda-

dosta zgode i prilike. No naši ljudi, ma-

koliko postovali vrijedne i čestite Italijane,

neće da pogaze svoj jezik i narodnost

svoju, oni će ostati ono, što jesu, kašto su

ostali Francuzi u Alzacji — Francuzima; i

kašto su ostali i Italijani na Malti Italijani.

I cijeli će im kulturni svijet dati

pravdo. I svi filozofi osim bivšeg ministra

Gentile, koji možda i nije baš pravi filoz...

Zeljeli bismo napokon, da bi se oni, koji su na sve načine pokušavali, da nas u horbi za naše svete pravice utku i razoružaju, uverili, da smo još budni, da pape budnji i svjesniji, nego li smo ikada prije bili. — Poručujemo im neka i unapred računaju sami sa tom činjenicom, jer će samo tako moći da jednac iza toliko neuspjeli i osmjeheni pokušaji, — pravedno i pošteno uredi pitanja svojih ino-roda.

I tako je bilo uvijek u ovom blaženom gradu. Glavno je: bilo, da se dela gheto, pak ki ga bu! Zato su u nas demonstracije bile vazda vesele, osim ako nije ikogd imao bas veliku smolu: odnio kakav bubac ili sto slična. I policija je u starie vrijeme bila zabavna. Sjedam se, kad nas je jednom potiskivala na Korzu do pod balzona Citaonice. Jedan stari pulicaj, jedan dobar Slovenac iz Postojne, tjerac nas je natrag i govorio: Ala, andrio, signori, andrio! A neki Fiumanečki druknue: — Dove volje che andemo, non vedé — la colonna? A dobrī pulicaj:

— Anka la kalona andrio, anka la kalona.... I sve bi se svršilo u smjeju.

Nego mi smo u posljednje vrijeme imali na Rijeci toliko demonstracija i manifestacija, da su napokon vec gotovo nasvinj izrodi. Ova posljednja ostvrla je za sobom i mali rep. Kao i za prvačnih demonstracija, tako je i sada odbor zastražio od trgovaca, da za-tvoru dučane. No trgovci su puntali i nisu htjeli da zatvore. Članovi odbora poteli se prijetiti u neki su trgovci, prestrašeni, zatvorili. doz su drugi, koražniji, ostavili otvorene svoje dučane. Iza toga su se trgovci sastali i sastavili jednu rezoluciju, u kojoj na najstariji način protestiraju protiv ovog nasilnog zatvaranja trgovina, jer da im to noseni velike štete. Ovaj kuražni nastup naših trgovaca pobudio je sveću pažnju. Ele... — još nas ima, još Rican...

Inači se mrtvo: «Riscossa» na izlazi, «Pie-ro Viščada» postao užasno dosadan s onim svojim: «Se dici...»

Ovo pismo sam počeo tužno, a evo moram da i svršim tužno. Na 21. prošloga mjeseca jedan mladić i jedna tabakčarka odlučili su, da umru zajedno. On je kupio otrov i dao ga je moj, da ga najprije ona popije. Kad je ona po-pila, on je bio imao kuraž, da učini što i ona. Nju su nato odveli u bolnicu, a nega u zatvor. On je ovih dana umrl od otrova što ga je po-pila... U ovaj čas čujem, da se je ubio i jedan osimnaest godišnji dijak, neki Jugo. I on je pušku u sebe iz revolvara. Altroča a Fiume citta di vital — kako je ono govorio d'An-nunzio!

IZ SV. MARTINA KRAJ BUZETA.

Naša gospoda oružnici vrše svoju dužnost. Počeli su i od nas »spasavati« i odbijati na-prijatelje — države. Naša selo je postalno značeno. Drago nam je, da i malo selo može postati znamenito i slavno te da i sami seljaci mogu postati — veliki i na glasu. Ako su po-stojeći i tvrdi u ljubavi do sebe i do svoga.

Tako sam razmišljam idući u grad. «Ko nova-puta me sjajna Marija. Mnogo i ništa no-vosti — odgovorio joj. Gran plati nove taxe. Mal, karao miol — ona će mi. Mat, da ne more slabijej. Ga inteso, šte čud, da je zaprt brižan. Stari Pavletić, oni sveti čovek? Pa da bi za-sto? Radi ona vaše težačke koserice. Šreća da je njemu došao i za istu stvar brižni Flego — Radi. Oni ti lepo skupa počivaju u zatvoru; skupa su stavili postalte, pač čakulajući i pi-jući domaću kapljicu kralje sviđjene u hla-dini, a oni bi bili bili — sada na toploj suncu i raditi, jer su težaci predragi. A kad će biti zadnjega časa, da ga produžim.

A tako će uraditi, gotovo i svu moju vršnjaci na Rijeci i u okolicu: da ćemo se mi pred-vedi i sakrivati, što budemo dulje mogli.

Medutim, ona zabilježi ova lakoća, kojom neki naši mladi ljudi hrli u smrt. Čast filo-zofiji, ali ja ne bih rekao, da je baš ta trapula krija, što se mladost obdija od života... Možda i u samim prilikama ovoga nesravnog grada.

Možda je i to krije, što se je u nedalekoj pro-slosti malo ovdje spominjalo smrt: — Morte a Croati Morte a Zanella! Italia o morte! Fi-ume o morti! Cavalieri della morte — i sve

dak je. Sa sejčem, da sam više popimljeno ljudi u ovu dan: — Deca, govorio sam im, laseš na morte u pale! Zač bje... — Zač bje... — moći bit i stufl... Pa onda ja mislje, što je ta mladež moralna sve

gleđa od dana, kad su ovđe nastale sasvim nove političke i ... druge prilike. I to je sve-čula, da mladež Koliko fraza ljeplih, zvuk-nih, svjetlih, bajnih, slijajih, idealnih, lu-minoznih, holokaustnih — pa žolito kontrasta s vragašnjom realnosti, u vječnom gadalu, ižici i lječurjem... Nema na Rijeci jedinu rođe-nju rječku, u koju se ne bi u ovu posljed-ju vrijeme bio uvkucao crv najgrejaj razočarava-nja. A crv kao crv grize, toči, truje... pa kad se zavuče u kosti i u može, ne prestaje druge do nego masit se za revolver... pak udri u sebe.

Zašto je sve ovo, ali je tako. Ovo što je govorio nije naminjeno onim nekretnim mladi-ćima, jer niti ne moži nikakva sila više da vrne u život. Ovo je naminjeno onima, koji, i ostali, da ih potakne na vredje misli i da ih odvrti od crne filozofije, koja goni mlade ljudje u smrt. Ako i ovaj život nije bogzna kolik-ije, a mi ga učinimo ljeplj. Em sponzori!

Naša gospoda oružnici ujedno su malo svijetla demonstracije od preprošle subote. To je bilo nešto ljuđi, nešto reči, nešto slike, nešto slično. Vidovali su slike u gradu na »penzionice« Drašić-Pikal. Vele, da muti ljudi i gospodari na općini s njegovim zakonom i paragrafima. Vje, kon-ju i kom tuti i Kroati! Koliko će trebati tu-vagoni, mama mili! Jos se neki srde, što je ju-dez naš doktor iz Trsta poučio nas glede jetike (sušice). Italijani razbijaju sebi glavu: Žasto je on došao bas u Sv. Martin! Ko ga je postao — huti kama? Tko ga je platio? On je došao — huti kama? — radi politike; altroke tisi! — Pak s je doktor govorio prije predavanja, a po-klje! Onih pet, šest karabinjera sa svojim brigadirom i tenentonom, što su radi? Bili su slipi i gluhi! Niente! Sve zahraniti, sva tajna i javna, sve usta! Smrt svim društvinama slaven-skim! To su irlandiško gnjezdol! — veli u gra-du — par... komandanata pre vojske. — Ti se reće mi još Marija, da se u gradu ra-bljaju, da muzika svetomartinska i širpekska bida je. To ih peče! Neki peče! ja sam joj rekao! — mi živjeli, moramo živjeti! I mi Sloveni smo ljudi. I nam se dopada što je lepo! Ki nas je more gledat i slušat nasi govor naše pevanje, nek si pošće kade druše svoj kruh, ako more! — Ma zašto je tako! Bog!

Koliko komedija! Žasto je k nama došao gosp. Ilijčnik iz Trsta. Žato, što mi imamo dru-stvenu kucu i salu (dvoranu). Kad ne bi bila ona velika dvorana (bas je za teatar) u hotelu Resač (Ivčići Naredni dom) puna sjeva, gosp. doktor bi došao amo. Njedna druga selo nema dvorane. Radi on dvorane — mi sada trpišmo! Svo što je kod nas lepo, dobrogo po-štenjeno — to se sada proganja. Ovo su mu-njena vremena. Nego, svaka zubobolja prodje!

Ovako razmišljajući sruđi vratio sam se kući iz grada. Ne damo se pod noge! Mi živimo do-ma i na svojem! Mi uživamo svoju muku. A neki drugi — samu ludu!

IZ PORESTINE.

Nepozvani list — spasitelj «radnika i sejjaša» (Op. Ur. Difficile est salirem non scribere) neobično se uzvrijedio na onaj dopis iz Sv. Lovreća Pazematičkog, pa ečevac je pretekl. A grada, jer će imati sigurno novaca na pretek.

Mi opela — ne možemo drugo — nego potvrditi sve ono, što je pisano već jedanjem.

Gospodje farizeji hoće da budu čistil! Da, lukav su, pa čine da ono, što njima nije do ličeno i govorili, rade njihove prikolice koje se za njima vuku. To je bilo i posljednjih izbora, kad su ono par svojih trabanata navorali, a propagiraju 2—4—6, a sebe su držali nedužnima, a izgoriv im je bio, «da to nerđe hoice». A mi ćemo im samo svakuniti, da onorevole Giunta sigurno nije sam palio Nardini Dom, ali, boga Bogu, gospodu, nitko ne može reći, da za to na nj ne pada odgovornost.

Ali se tiče politike, možete si dati sa fašističima mirovo ruke.

Kod nas su ogorčeni, to je prava istina, jer mjesto de ti «prijatelji» (do nisu gospoda, to su «prijatelji») daju sijali slogu svih Jugoslavena u Italiji bez razlike vjere, uvjerenja, profesije — svih svetovnjaka i crkvenjaka — oni se drže onog drugog dijela narodne poljovice — «nesloga sve pokvariti» (Op. Ur.: radi toga uživaju na stanovitom mjestu velike simpatije!)

Interesse pojedinaca moramo baciti, jer najprije moramo udovoljiti svojem instinktu samoodržanja! Kako se i crvici malo brani od smrti, tako i svaki pojedinačni čovjek, tako mora i narod, kad mu je kao cijelini u pogiblji život. A to se događa s nama, jer hoće da nas potope u moru! Italijanstva, uniše naš jezik i našo narodno osjećaje. A to se, «prijatelji», ne dosiže cijepanjem i djelećenjem, već jedino dušnjim radom svih nas, udruženim našim silama.

Nu, vjerujte, da ćemo svim silama rediti, da to kršćansko sima ne roditi!

Što se tiče rezkuza, molba, savjeta i svega, to nam daje besplatno pol. društvo «Edins» u Trstu i «Istarska Rijeć», pa zato ne treba nama posebnih, odbora. Proti porezu se borimo svi mi, a i sami Italijani iz ovih krajeva, i a boriti ćemo se uviđek i preko novina preko naših narodnih poslanika — a i mi sami!

Prvu tvrdnju «Ist. Rijeć» ponavljamo ponovo, jer je smisao ista, i ako se riječi mijenjaju. Drugu tvrdnju ponavljamo — jer ste na vlastite uši slušali riječi svojih prikolica, koji su govorili svojinu jezikom ali Vašom, pa meti i odobravali.

Uz to je «prijatelji» Sironić rekao, da u seljakom savezu ne može biti nitko, tko prima, «Istarsku Rijeć», jer je to imena, a «P. P.» je svjelost. Rekao je, da čim primi 1. broj «Istarske Rijeće», neka vrate i da je dostatno povratiti jedan sami broj, jer kasnije i ažo šalju, ne mogu jih prisiliti na plaćanje!

Uz ostalom, kakve kuraze imate «prijatelji», nijekati ono što se događalo na Vašoj skupštinici? Cemu nijekati, da je bila pred vježbama, ušima cijela od Vas naručena halabuka na «Istarsku Rijeć»? Cemu nijekati svoj pravni savjet «prijatelju» Sironiću, da je doista jedan broj vratio, a da se ne bude prisiljen na plaćanje?

Vajda je i tu priporučio Mate Malina?

A brižan Mate! Najprije je bio sluga rovinjskih Italijana, a kada su ga sili na plaćanje duga, izuzešte mu je puška posuđujući pomogla, bio je vatreni pristaša Laginje. Nu ni tu mu se nije posrečilo, pa kad su ga i u tili, rekao je da će «votati» na casaru Franju Josipu — to svi znamo.

Barba Tonnić je postao iz bezbožca i kapitalista na jedan put dobar vjernik i socijalnog uvjerenja, iz lichenja interesa, a ako mu date još tih 500 lira nagrade, učit će mu još više svete vir!

O, farizeji, farizeji! Cemu uzimljeno im Božje na taste u odjelu ovčijemu? A grabzljivi te vuci!

Budite bar i skrenili! Pa sve vaše sastajanje naliči pohod tatinskog, a ne čeličnih i kastratnih ljudi.

Bogatašu, gulitelju naroda, ako hoćeš biti poštenog glasa i proglašen kričanskim socialistom: trgovac nepošteni, ako hoćeš, da uzdrži svoje pošteno ime, kričokleničar, i kričopričeš, tate — hećes li biti, i ti u ovjem odjelu: — primaj «Pucki Prijatelj!» On će te

braniti, ne će viši biti ni nepošten ni kapitalista, on će te spasiti!

Sviršavamo!

Mi ćemo u ostalom primati obilježljenu «Ist. Rijeć», horit ćemo se ujedinjenim silama proti svima, koji hoće da nas uniše, ili staju na put zapocetom radu! Uskliknimo i mi: «Ujedinjenim silama!» Svi Slaveni na okupu bez razlike klasa zanata, vjere i profesijski! (Op. Ur.: Imena dopisnika ovog dopisa nazave se u upravi «Ist. Rijeć»).

IZ POMERA.

Istarska Rijeć, svom broju od 15. januara te god. donjena je jedan dopis iz Pomeria, u kojem se mi Pomerici tužimo radi ukinuća našeg jezika u crkvi i radi osnovanog ženskog pjevačkog zbora, koji su pjeva u redu. U tom dopisu nije nanešena nikakva uvreda u obujšnjem župniku. Unatoč toga on se je na taj dopis veoma unezmirio.

U nedjelju, dne 25. januara čitao je taj dopis pred oltarom, gdje je bio izložen i Presv. Sakramenat, te opravljavo i napadao sa tog svetog mjestu jednu ovdužnju nedužnu osobu. Sto vise: u napomenutu je dopisu rečeno: «...akad ženske pjevaju, mi im se smijemo», a naš župnik holimice čitao: «akad ženske pjevaju im se smijem», oponasajući riječima napadnutu osobu.

Holimice krivo čitati, znaci lagati, a koji laga, taj grješi. Tako je naš župnik vršeći službu božiju grješio pred Presv. Oltarskim sakramenat, te opravljavo i napadao sa tog svetog mjestu jednu ovdužnju nedužnu osobu.

Uzput moramo spomenuti i to, da je u svojim nekulturnim riječima rekao i ovo: «Ja ne smijem držati propovijed u vašem jeziku, jer tako hoće italijanske vlasti, a koji je protiv italijanskih vlasti, taj da je protiv Bogova...» Time je on htio da kaže, da je dotična osoba protiv italijanskim vlastima. Pitajte je samo: Kad tako govoru u crkvi, što govoriti pred karabinerima? Nije isključeno, da nas pred njima i neštito donucira. Cojević, koji ispred oltara je izložen Presv. Oltarski Sakramenat — laža, sposoban je da učini svakakove nepravde!

IZ ĆICARIJE.

Doznali smo, da su pred jedno 7 mjeseci u selu Rakoru, što spada pod općinu Raču Vas, našli karabinjeri, kod jednog našeg našrovnog čovjeka, zatog invalida, da čita našu obilježljenu «Istarsku Rijeć». Karabinjeri su mu odmah zaprijetili, da će mu zato sniziti invalidsku penziju. I zaista se je to dogodilo. Za neko vrijeme izoga odudeli su mu 20 L mjesечно. Onda su navještili tome invalidu, da će mu, ako budu još jednom našli u njegovoj kući «Istarsku Rijeć», odudeti svu penziju. I te oblasti su valjda već i na pošti u Lanisju opazili, da prima naši preplaštak i nadale novinu, onda nekoliko vremena izoga, odudeli su mu svu invalidsku penziju. — Što, vidite, i zato je naš čovjek, jer je čitao našu novinu izgubio penziju. Taj naš čovjek još i sada prevara u svu turu veliču, nepravdu.

Isto tako su jednom drugom našem seljaku, isto ratnom invalidu iz Trstenika odudeli čitavu penziju, i to pred jedno pet mjeseci, jer su tobože nije ništa posebno iskazao za vrijeme izborne borbe. A nekoži tak vele, da je bila ona kabina u kojoj je naš izbornik, za vrijeme glasovanja probušen odgođen i dalje strup na općini u Račijskom Vastu, te su ga valjda i tu ulovili, da nije glasovao, kako su gromovnici željeli.

To smo smatrali potvrđnim, da javimo u svijet, da se javimo tako kako naša kulturna i čovjekoljubna država postupa s našim narodom, a pri tome ne stedi ni našesnje, da su ostali iz svjetskog rata, a to su našni invalidi, koje bi morao ipak državni zakonštiti, a ne da oviseš našu vlastinu na milosti i nemilosrđu stranke.

(Da su karabinjeri fašistično krivi, što su napomenuti invalidi izgubili penziju, to se ne može ustvrditi. No ipak je interesantno, da su to zaprijetili. Što se pak liče proganjanja naše «Istarske Rijeće» i uopće svih nepravda, što se desavaju našem mučoljupnom narodu, molimo dočišće, da nam odmah to javi, da budemo znali u tekovim slučajevima s našim narodnim poslanikom gospodinom dr. Willijsom, danje postupati i pomoći tim nesretnim iztvjama. Op. Ur.)

PODLISTAK

Dr. IVAN HASLINGER:

Jedna soba, to su vrata groba

Bila neka ugledna i vrijedna seljačka obitelj. Sve same kršćane ljudi, derje snahe, zdrave djeca. Najstariji je sin bio u Americi. Dugo se već nije javljao. Napokon stigne pismo, da je bolestan i da su mu liječnici rekli, da je u novom kraju za njega preostar zrak, stoga neka se vrati opet u svoj rođeni kraj. Ne bude dugo, i on dodje. Ali ja, kakav je Blijed, mršav, dugi mršave ruke, pa vruce, a sive pođedno, nako kašljie; kad govor, nestaje mu daha, a kašljem izbacuje krahotine, guste, zelenozute, pa sive. Gdjekad i malo knivali. Kad dodje, nasmije se tugalivo, zagri ženama i djecu, pa roditelje, te oni sjednu, da se razgovaraju. Pitaju ga, kako je obolio, što su mu rekli liječnici, pa što će sada. Prijevijeda on njima, da je u tvornici obavljao teški posao i da je stanovan zajedno s još trojicom, a jedan da je ujek kašljao i bacao pljućke oko po podu. Jednoga dana bacio je i mnogo krvi pa ga odvedeo u bolnicu, gdje je i umrlo. Vele doktori,

da je jamačno od njega to zadobio, pa što tako je obolio. Nikad nije bio noćarac ili pijanac, ujek je trijezno živio, samo je imao nesreću, da je od drugoga, ni kriv, ni dužan, dobio bolest. Pa će onda reći: «Slaš sam vam dosta novaca i vidim, da ste vrlo lijepo otpremili kuću. A jeste li načinili kakvu posebnu sobicu, gdje bili i ja boljni, sam mogao da ležim, da vas ne okučim, kao što je onaj radnik mene, pa da ne i vi obolite?»

«Ma jesli li ti pametan?», reći će otac. «Kakva posebna soba! Nije li ova ovdje, u hvala Bogu, dosta velika, da bi stali u njoj, da nas je još jednom toliko.» «Ne radi se — odvrati sin — o tome, da ne bismo imali mjesta, ali liječnici vele, da je to prelazna bolest, pa svaki bolesnik, kaošto sam ja, mora imati posebnu sobu ili da spava gdje drugdje, da se drugi od njega ne zaraze! — odvrati sin. «Što?», upade otac. «Da ti sam spavaš, beno jedna, a imas ženu i djecu? Ma kakvi doktori, kakva posebna soba! Tko je to još čuo i viđio? To su sami doktorske trice. Poznam ja njih! Oni svakemu prigovaraju i занovljaju, tko bi ih slušao!» «E, nemoj, oče, tako! Liječnici su učeni ljudi pa znaju,

da je stvari idu, to su i učili. U Americi veoma paže na njihovu riječ.» Jeste, opet će otac, «zato si nam i došao takav iz te blažene Amerike! Nego ima u nas, hvala Bogu, suha mesecna i sunčana, zelja i rijenog vina, da pa vidiš, kakav ćeš ti biti za dvije tri nedjelje! Pa ako hoćeš, možemo jednog dana liječniku u grad, da čujemo, šta ćeš reći.» «E, pa kako vi rečete, oče, tako će i biti, pokori se sin očevoj volji. I podjezbila liječnik. Taj je ozbiljno kimao glavom, govorio takovjer o posebnoj sobi, o dobroj hrani i njezi, o sunčanju, a napsjetku, kad se desačkom sam s ocem (bio je zadržao) reče mu, da je bolest tako već napredovala i da se ne nadala nitiču. Odošle. Nezadovoljan liječnikovim rijećima, pozove staru neku babu, tamo iz petoga sela. Ta je stavljaša sinu oroke i dolazila svakih 14 dana i donosiš neke trave: pljučnjak, gavez, žalfiju, trpuči i druge, kuhala mu to, trljala ga, stavljala mu roguće na ledja i bokove, pa drugi put opet pljučnice i tako se bavila s njim, kako te već znajuš. Dok je bilo ljeto, još kako tako, kunjao bolesnik okolo po šljiviku, bašti, sunčao se i ležao u sjeniku. Nego dodje rana jesen, pa kisa i vjetrovi,

IZ BERSEČA

Mjesto dopisnice mrežništva.

Primili smo iz Berseča dopis, u kojem se pisac obraća raznim upitima na osobu, koju smatra našim dopisnicom. Budući da je njeni — kako sami vidi — naš dopisnik poznat, bit će najbolje, da se izjavno na nj i obrije. Naš list zazire ed ličnih zadnjica, može narodnoj strani ne mogu da koriste, a mogu nasuprot da škode, jer stvaraju «stranke», a nikako ne može da posluži polemici između dvojice «dopisnika». Ako drugi dopisnik ima naknadu da pobije istinitost onoga, što je pisano u prvom dopisu, on dobro znade, da mu valja postati ispravak. A morao bi znati i to, da mi ne možemo primati dopise od osobe, koja nam je u onom času, kad je «postaša drugi čovjek», vratila naš list.

Gosp. župnik htjeli bismo obavijestiti o tome, da po vještima, koje nam dolaze iz Berseča, narod je zabrinut za slavenski jezik u svojoj crkvi. Ljudi se nazime, da novo-uvještano pjevanje služi latiničnim: samo pjevanje pušće može nam spasti jezik u crkvi. Pjevanje na koru može danas biti hrvatsko, a do koju godinu — latinski ili italijanski. Kad se jednom stari običaji počnu napustiti i nadomještati novima, postoji opasnost, da se ti novi običaji izrode. Dok bude čitav narod pjevao, stari se običaji nisu će zatrivi. A božićne pjesme pjevaju te ujek, čitav narod — bez gusala i harmonije. Pjesma je isla iz srca ravno pred prestolje božje.

Kako čujemo, g. župnik bersečki je veliki prijatelj popa Brumenja iz Voloskoga. Naša poljska vela: «reci mi's kin se druži, znat' cu kavak si». Mi svi znamo, da je pop Brumen, a kada je zavarovan, kad je isao u Volosko, izjavom da je Slovenc, tako sam prijezne, italijanski odgojen: i njegova je namirna, da se latiničira. On je rekao ovo: «Sv. Stokica ne može zabraniti slavensko bogoslužje na slavenski jezik u crkvama, jer znade, da bi narod ustanio na obranu svojih svetinja, ali zato mi tu, da slavenski jezik izbacimo, iz crkve. Kad go viši ne bude — sv. Stokica neće trebati ništa da učida.» I on je u svojoj župi već i učinio. On je jadnjevano, mjesto pjevanje, uvek tihu misu — dake latinski.

Previs, biskup Fogar zna, da je pop Brumen latinskih izvođača, za biskupovanju Naglobava bio sam prijezni, a da smo mi Jugoslaveni u Italiji: bogat i moćan narod, koliko smo dobro i strpljivi, oni bi možda i glagoljao. U ovakove jude ne nema niko povjerenja, da ni sami Italijani, a da ni ne govorimo o ugledu, što su starci župnici učivali u kod naših narodnih protivnika, a koga pop Brumen nema.

Mi bismo poručili bersečkom župniku, da ostavi u onoj našoj dinovoj i složnoj župi sve kako je bilo prije, a naročito starašenskovo pušće pjevanje i hrvatske misne u crkvi. Neka bude sve «čakoprije» pak i on sam i neka se opri odvraži da s oltara odvraža narod pjevanje na riječ božju u njegovom jeziku. A politike neka se kanti, jer je Bersečan neće oni čuvajuši svoju sloganu, svoje drevne običaje i posteni narodni obraz. Ni dirajte na župnicu, da biste župniku hvalili, da kada on pride na timun, da će lira biti kako i Švicarski franak, a to će reč puti vrednej nego je onputa bila. Na mesto tegu, mora se danas učiniti da župnik učini našu župu i Švicarski franak platiti sti i treći.

Fr.: Aj, Štroka! Ca tako je?

Jur.: A tako, tako je to! Ako biš bil lancar načaruci na London i aki bi to, ca biš lancar načaruci, guštao jednu liru sterlinu. Biš biš oni biš onput moral platiti jedno devedeset i pet ale šest lira, a danas biš moral za onu istu stvar platiti sto i petnaest lir.

Fr.: Sada ja vidim, zač je puli nas toliko draguša. Zemlja njim dava male moale ali nijihovi trgovci moraju puno stvari naravljati u Americi i u Ingleskoj i druguda: pa sve, a kako je lira slabla — mora se sve draže plaćati. Nego reci mali to mane: ki je temu uzrok?

Jur.: Mušolini hvali, da kada on pride na timun, da će lira biti tako kotači Švicarski franak, a to će reč puti vrednej nego je onputa bila. Na mesto tegu, mora se danas za jedan Švicarski franak platiti preko četiri lira i šezdeset centezimi. Ca mi ga je to?

Jur.: Mušolini govor, da su mu to opravili framašuni.

Fr.: Ca imaju ti framašuni toliku moć?

Jur.: Je znam, koliko moć imaju. Čul sam samo povedat, da oni su svem stvete slupca drže, kako i Abreji. A najviše ih ima u Italiji.

Fr.: A imaju koliku moć?

Jur.: Neki govore, da imaju. Prej dva aletri mjeseca se neki Recan hvale, da su i framašuni bili dali d'Annunzio jednu ruku, kada je on bil u Reku prišao.

Fr.: Dukne i ti framašuni su proti nam drugum?

Jur.: I kako! Nego sada njim je Mušolini dal jako po repe.

Fr.: Trebe da mi jako smetaju, kad se j' onako na njih zisul.

Jur.: Znaš, kakav je Mušolini! On je čovek, ki govor: tu sam ja gospodar i bašta! A kako su framašuni u Italiji jedna velika moć i kako se oni vavek negdje skrivaju u među sobut kompletuju, Mušolini je promisel, da bi mu jedan dan mogli nauditi, pak ti je on jedan lepo dan napravil i preuzeo, na kemi stoji, da sva drustva moraju biti javna, to će

a on udje u sobu legao i nije se više digao. Cijele je zime mnogo kašljao, sve više katkad bacio u krv, donosiši su mu neke kapljice iz apoteke, od kojih je spavao, a bivao je sve slabiji i nemocniji, — ma kosti i koža! Žena mu se dabolje cijelo vrijeme spavao s njim zajedno u krevetu. E, nego kuda će? Ona se tužila doduše majci svojoj, kako je to strašno! Majci svoga, kako je to strašno i tako teško bolesnim čovjekom zajedno ležati u krevetu. Prijevodila joj, kako je nezinj muž svake noći vruc, vruc u živa vatra, kako teško diše, kako joj duha u lice, pa kotači kašje, da ju više puta svu zakasće i zapsrka, a prema jutru bude sav mokar od znoja, ledit. «Oh, strašno!» reče majci i udari u plać. «Muči kašeri, ne sramoti nas! Kuda će od bolesnoga muža? Prisegla si mu moraš da izdržiš! Valjda ne će više dugo.» Tako joj znala kazivali majka, a srce joj pucalo od tuge, jer je majčino oko opažalo, da joj kći od dana na dan propada, da je bljedea, upali očiju, tankih drhtljivih ruku i da kafkidak pokaslije. Pa da je bar sam! Al' pcd srecem je nosila novi, novi život! Novu sreću? Možda sebi smrt! Teške misli. Bolesnik unre negdje po Božiću. Zako-



Fr.: Jurino, ti ki se razumeš va sve borod ovega sveta, lepo te prosim, pove malo ti mane, ca se je to dogodilo?

Jur.: S kom lirom: s talijanskom ale i ingleskom?

Fr.: Ca će mi ingleška, kada je njam. Nemanj na talijanskem puno, ma vendar biti znat, ca je s njus, lepo te spasic, pove malo ti mane, ca se je to dogodilo pred?

Jur.: S kom lirom: s talijanskem ale i ingleskom?

Fr.: Kakav je župnik? Lepo te spasic, pove malo ti mane, ca se je to dogodilo?

Jur.: S kom lirom: s talijanskem ale i ingleskom?

Fr.: Ca imaju ti framašuni toliku moć?

Jur.: Je znam, koliko moć imaju. Čul sam samo povedat, da oni su svem stvete slupca drže, kako i Abreji. A najviše ih ima u Italiji.

Fr.: A imaju koliku moć?

Jur.: Neki govore, da imaju. Prej dva aletri mjeseca se neki Recan hvale, da su i framašuni bili dali d'Annunzio jednu ruku, kada je on bil u Reku prišao.

Fr.: Trebe da mi jako smetaju, kad se j' onako na njih zisul.

Jur.: Znaš, kakav je Mušolini! On je čovek, ki govor: tu sam ja gospodar i bašta!

A kako su framašuni u Italiji jedna velika moć i kako se oni vavek negdje skrivaju, u među sobut kompletuju, Mušolini je promisel, da bi mu jedan dan mogli nauditi, pak ti je on jedan lepo dan napravil i preuzeo, na kemi stoji, da sva drustva moraju biti javna, to će

a on udje u sobu legao i nije se više digao. Cijele je zime mnogo kašljao, sve više katkad bacio u krv, donosiši su mu neke kapljice iz apoteke, od kojih je spavao, a bivao je sve slabiji i nemocniji, — ma kosti i koža! Žena mu se dabolje cijelo vrijeme spavao s njim zajedno u krevetu. E, nego kuda će? Ona se tužila doduše majci svojoj, kako je to strašno! Majci svoga, kako je to strašno i tako teško bolesnim čovjekom zajedno ležati u krevetu. Prijevodila joj, kako je nezinj muž svake noći vruc, vruc u živa vatra, kako teško diše, kako joj duha u lice, pa kotači kašje, da ju više puta svu zakasće i zapsrka, a prema jutru bude sav mokar od znoja, ledit. «Oh, strašno!» reče majci i udari u plać. «Muči kašeri, ne sramoti nas! Kuda će od bolesnoga muža? Prisegla si mu moraš da izdržiš! Valjda ne će više dugo.» Tako joj znala kazivali majka, a srce joj pucalo od tuge, jer je majčino oko opažalo, da joj kći od dana na dan propada, da je bljedea, upali očiju, tankih drhtljivih ruku i da kafkidak pokaslije. Pa da je bar sam!

Al' pcd srecem je nosila novi, novi život! Novu sreću? Možda sebi smrt! Teške misli.

Bolesnik unre negdje po Božiću. Zako-

reć, da se mora znati, ča se nutre govor i dela.

.. A ča govore na to framasnū?

Jur.: Jade se. A kako oni imaju po svem svete velih i moćnih prijatelj, osobito u France, to su se — govori Mussolini — ti tui framasnū složili proti Italiji, i kako imaju, u rukama najveće banki od ovega sveta, imaju i moć, da i talijansku liru dole hite.

Fri.: I tako će vidi, oni su ju već dobrano i hitili.

Jur.: A morda i nisu. To ti je sve skupa jedna misljenja, da ne znaš ni ki piće ni ki plaća.

Fri.: Ki piće? — to ne znam, ma ki plaća — to bormiča znam. To smo ja i ti i tolike druge brižne mizerije. Nego ti si rekao, da su ti talijanski framasnū i nemi nepristati. Ako je tako, onputa je i' za nas dobro, da ih je Mussolini malo stisnul. Ča ti se pari?

Jur.: Mane se ne pari niš. Ja vidim, da bi nas na žilice vodi utopili i oni, kti su framasnū i oni, kti nisu. Za nas je još ovako, i još onako! Sve jedan tabak!

Fri.: Ja — pak kako čemo i ča čemo mi?

Jur.: Ča čemo? Čekat čemo mirno, dokle lira naraste, kako i švicarski franak. Znaš, da ča Mussolini obeća, ale je bilo, ale će bit.

Fri.: Ja — ma kada?

Jur.: U muzecu, kti se zove — mā.

IZ MEDULINA.

Prošla je naša ferija, sv. Vježa onako, kao što kod nas iza rata prolaže svi oveći blagđani, — slabo, žalosno i bez buke. — Ljudi iz drugih sela bilo je vrlo malo i to nekoliko ženskih. Bugari se manje nego obično, jer su zepi prazni i od-ništa zarade.

Pust' nam je pred vratima, ali malo koga volje, a maškare. Nehotić nam dolaze u pamet one lijepe zabave, koje su se pribavile za vrijeme puta, kada je Medulin imao svoje posljednje saborne skupštine. Kako je tada sve dragočejno bilo! Svi smo živili dobro, svu pošteno u ljubavi i složi. Nije bilo medju nama Puspana — drugih narodnih odmetnika, nitko nije kvareti naše selo, koje je bilo poznato radi svoje narodne rada i poštovanja štrom cijele naše Istre. A sada, je, ča je. — Naša škola posta sloje idjavo. — Naše veliko i cisto jugoslovensko selo, ima od okupacije već italijanskou školu, u kojoj se ne čuje nikada ni riječi hrvatske. Roditelji su mnogi bili predali molbe, da im se djece poučavaju dodatnim urama u malerinskom jeziku, ali sve uzauzd. — Nadamo se, da će i naša, nekada vrijedit!

IZ BRESTA.

Predprošlu nedjelju došao je k nama najnoviji junak, poljski čuvat, što ga je optina imenivala, valjda za posebne zasluge, što ih je njegov otac davao Račanima. I zato su ga nagrađili s tom službicom. Taj premiladi čuvat se i junaci. Utvrda s, da može oblasti doseći. I tako se je nekako čudno ponosaš u nasemu selu, te se i je utvarao u svojim mladoj glavici, da može i on bez uzroka naše ljude drasti. Ali neka znade i on i svijetu njuemu, da se mi takovi frakala ne bojimo, jer poštenu živimo i pošteno radimo. Prema većeri izgledalo je, da mu manjka nešto kurage, i zato nije one većeri ni isao doma u Slun, već je prenoćio u Brestu.

Preporučamo mu, da bude malo pametniji, te da se lijepe pošta.

Politički pregled

PARLAMENTARNI IZBORI U JUGO-SLAVIJI.

Sjajna pobeda nacionalnog bloka. — Od 315 glasova ima nacionalni blok 162, uži opozicioni blok 85, a radicevi 68 mandata.

Porast ugleda Jugoslavije u vanjskom svijetu. — Pred otvorenjem jugoslovenske Narodne Skupštine Beogradu.

Prošle nedjelje obavili su se u Jugoslaviji parlamentarni izbori. Tok izbora prošao je doista mirno. Vlasti su se pravodobno pobrinule, da na dan izbora vlada posve-

mašnja sloboda i da ne dodje do većih incidenta. Izborni žarmanu pristup je prilično veliki procenat birača. Interes za izbore je bio velik. Ideja je narodnog jedinstva i ovaj put triumfirala. Nacionalni blok iznosi je sasau pobjedu. Ukupni rezultati izbora jesu ovaj:

Radikalni su dobili 140 mandata, samostalni demokrati (Pribicevčevci) 22 mandata. Ukupni broj mandata nacionalnog bloka iznosi dakle 162 mandata, što znači 40 mandata više nego ih je imao posljednji put.

Od stranaka opozicije dobila je t. zv. uži blok ukupno 85 mandata i to: davidević 20 (dakle 4 manje, jer je u njegovu klubu posljednji skupštini), Koroščevi klericalci 19 (dakle 5 manje, jer je u njegovu klubu u posljednji skupštini 24 poslanika), Spahovi muslimani 12 (dakle 6 manje od posljednjeg puta), Nijemci 5 (dakle 3 manje nego posljednjem putu), zemljoradnici 4 (dakle 7 manje nego posljednjem putu), crnogorski federalisti 3 (dakle više nego posljednjem putu), Pucevelje slovenski kmetički 1, džemir 1 (dakle 13 manje nego posljednjem putu), druga grupa opozicije, i to radicevi zajedno sa zajedničarima dobila je 68 mandata. Odnosni su dakle u Narodnoj Skupštini ovi: nacionalni blok 162, uži opozicioni blok 85, radicevi (HRSS) sa zajedničarima 68, to je ukupno 315 poslanika, koliko ih ima Nar. Skupština.

Kliklo se dosada iz izbornih rezultata vidi, prepali su ovu poslanicu; gg. Nastas Petrović, pop Gjoko Popović, Maša Sokić (davidovićevci) Voja Lazić, (zemljoradnik) dr. Dušan Pešić i Mita Dimitrijević (radikal), Dušan Dimitrijević Dule (zemljoradnik), Jovan Magovčević i Svetozar Gjorgjević (davidovićevci), dr. Behmen (spahovac) i drugi. Osim toga je propao i bivši narodni poslanik dr. Mati Drinković, dr. Gjuro Šurmin i dr. Tomislav Čmiljenović.

Kao novi narodni poslanici dolaze u Narodnu Skupštinu gg. dr. Ivo Paleček, Jurij Demetrijević (samostalni demokrati), Grga Andjelićević (davidovićevci) i dr. Šekula Držljević (crnogorski federalista), Natan Grol (davidovićevci), dr. Miroslav Spalajković (radikal), dr. Ljuba Popović (radikal), dr. Ivo Milić (samostalni demokrat), Mirko Tripalo (samostalni demokrat), Dušan Kecmanović (samostalni demokrat).

Prema rezultatu izbora, koji je donio nacionalnog bloka (Pašiću i Pribicevčevu) 162 mandata a opoziciji 153, situacija je nacionalnog bloka čvrsta, tako da će on sam moći vladati protiv svih ostalih grupa, kojih ima oko desetak. Nova je Narodna Skupština sastaje 7. marta, koja će prije svega izabrati predsjedništvo od članova nacionalnog bloka, a za tim provesti verifikaciju mandata. Prema snazi nacionalnog bloka, sigurno je, da vlada nacionalnog bloka ostaje i nadalje na upravljanju i da će kroz dugi period voditi sudbinu mlade jugoslovenske države. Po parlamentarnom običaju, vlada će doskora predati Kralju demisiju, a ovaj će opet predstaviti vlasti načelnika parlamentarnog skupštini — radikalima odnosno nacionalnom bloku. Vjeravatno je, da će se nacionalnom bloku priključiti još neke skupine.

Rezultat ovih izbora znači dakle ojačanje nacionalnog bloka, koji će uložiti sve svoje sile oko političkog, kulturnog i gospodarskog podnajčju mlade države. Obizrom na to ugled Jugoslavije uvelike se povjeća ovih dana u vanjskom svijetu, koji se uvjerio, da Jugoslavija počinje brzinom tempa da koraci u susret svojoj posvemačnoj konsolidaciji.

Položaj u Italiji.

Neizvjesnost koja vlada u političkim krugovima, obzirom na sudbinu Parlament-

ta i na smjernice vladine politike, pojačana je otpornim stavom, koji je senat zauzeo prema nekim zakonskim predlozima, kome mu je vlada podnijela na prihvrat. Budući rad u komisijama i u plenumu senata neće biti završen prije mjeseca marta, te je vlada bila primuđena da odgoditi saziv Parlamenta, koji je trebao da se sostane ovih dana. Na ovaj se korak vlada odlučila s više razloga. U prvom redu Mussolini bi htio da mu u senatu prodru zakoni o štampi, o preustrojstvu vojske, o reformi školske nastave, o skupštini, o administrativnoj reformi i onaj o reformi izbornog zakona. Po prihvatu ovih zakonskih osnova od strane senata, vjercvatno bi u Parlamentu debata o svim pomenutim zakonskim projektima bila završena u nekoliko dana, i poslo bi ih fašistička većina usvojila, bi bio raspušten, a vlada bi u posebnom momentu provedla nove izbore.

Medutim, glavna je neprilika u tome, što je novi izborni zakon — koji je od Parlamenta već prihvacen — u komisijama senata pretrpio neke korekture, pa, ako plenum senata usvoji amandmane (ispisane i dopune), što ih je senatska komisija unijela u pomenuti zakonski projekt, trebat će izborni zakon vratiti Parlamentu da se ovaj izjasni o amandmanima senata. Po tome je dakle život Parlamenta produžen dok senat raspravi novi izborni zakon, jer bez ovoga nema raspusta Parlamenta ni raspisa novih izbora.

Zurbu, koja se kod Mussolinija zapažala do pred nekoliko dana, napravčen je senat zauzao. Tome treba pripisati činjenicu, da je senatska komisija u pripravljenom izvještaju, kojim će popratići novi izborni zakon ugovor, osudila one odredbe novog izbornog reda, koje bi, po sudu opozicije, bila mogla da izrabi na štetu protivničkih stranaka i time izborne rezultate promjeni u sebi u korist. Odredbe novog izbornog zakona, koje će u senatu biti izmjenjene u prilog teze opozicione grupe, jesu: I. termin od 15 dana, unutar koga bi sve izborne pripreme trebale da budu završene; 2. predavanje kandidatskih lista u roku od 7 dana po raspuštanju izbora, odnosno 7 dana prije izbora; 3. potpisivanje kandidatskih lista od 400 birača iz okruga, u kome je dotična kandidatura.

Senat će sigurno usvojiti predloge komisije, koji zagovaraju potrebu, da se kraljik rok od 15 dana produži, jer bi inače vlada mogla do zadnjeg časa držati u tajnosti svoju odluku i pogledi rasipa, izbrati učiniviši sve pripreme za izbore, izrabiti svoj položaj i onemogućiti opoziciji da u propisanom roku od 7 dana postavi kandidature, od kojih svaka mora biti upućena izbornom povjerenstvu sa potpisima 400 izbora. Senatska komisija, kao i sve opozicione grupe, stavlja se na gledište da izborni rok treba produžiti i proceduru za podnošenje kandidatura ujednostavniti, da se tako svim strankama dade vremena i mogućnost za izborne predrađnje. Time će se, dakako, sprijeći eventualne zloporabe od strane vlade i novi izborni zakon bi, uz izmjene koje senatska komisija predlaže, garantovao slobodno izražavanje narodne volje.

Nema sumnje, da će Parlament, iako to fašistička većina neće biti po volji, morati da uvaži amandmane, koje će senat unijeti u novi izborni zakon, jer su tim amandmani, premda tehničke naravi, u skladu sa principom, na kojim se osniva jedan moderan izborni red. Kolikogod to vladi bilo nepodudar, ona neće moći otvoreno istupiti protiv opravdanih prigovora senata i tako će izborni zakon, koji je Mussolini predložio i u najvećoj ga žurbi da sankcionisati od Parlamenta i senata, biti oslobođen onih stega, koje je vlada nastojala protući na temeljne stupova novog porekta u Evropi.

Stoga se može već danas kažati, da engleska vlada, ako se faktično bavi spomenutim planom, neće podnijeto viđjeti željenog uspjeha.

Grčko-turski sukob.

Pred nekoliko je dana turska vlada proglašila iz Carigrada grčkog patrijarha. Izgon grčkog patrijarha iz Carigrada izazvao je teški sukob između Turske i Grčke, koji će bez sumnje pogoršati i onako loše odnose među ovim dvjema državama.

Grčka vlada optužuje Tursku, da je s tim cinom povrijedila odredbe lausanskog ugovora, po kojim se je obvezala, da će poštovati opstojnost i djelovanje carigradskog patrijarha uredivši njegov položaj skroz neovisno od konvencije za izmjenu pučanstva. Turska vlada saopćuje, da se ona nije ogriješila o tu odredbu, jer da njezin čin nemam nikakove vezu sa patrijaršijom, koja ostaje i dalje u Carigradu, već se tice samo osobe sadašnjeg patrijarha, koji se nalazio u Carigradu 18. oktobra 1918. i po tomu spada u kategoriju pučanstva odredjenu za izmjenu.

Turska vlada optužuje Tursku, da je s tim cinom povrijedila odredbe lausanskog ugovora, po kojim se je obvezala, da će poštovati opstojnost i djelovanje carigradskog patrijarha uredivši njegov položaj skroz neovisno od konvencije za izmjenu pučanstva. Turska vlada saopćuje, da se ona nije ogriješila o tu odredbu, jer da njezin čin nemam nikakove vezu sa patrijaršijom, koja ostaje i dalje u Carigradu, već se tice samo osobe sadašnjeg patrijarha, koji se nalazio u Carigradu 18. oktobra 1918. i po tomu spada u kategoriju pučanstva odredjenu za izmjenu.

Ali nije to tako samo kod sušice. I druge prelazne, zarazne bolesti znadu ovakovo hračati po kućama. Pomislite samo na grizu, na crne koze, škrlet, grošnicu (difteriju), pješčavac i druge takve bolesti. Zar se ne dešava često, da obolci po troje četvero, četvero jedno za drugim od iste bolesti i to jedino zato, što prelazi bolest od jednoga do drugoga?

Ali nije to tako samo kod sušice. I druge prelazne, zarazne bolesti znadu ovakovo hračati po kućama. Pomislite samo na grizu, na crne koze, škrlet, grošnicu (difteriju), pješčavac i druge takve bolesti. Zar se ne dešava često, da obolci po troje četvero, četvero jedno za drugim od iste bolesti i to jedino zato, što prelazi bolest od jednoga do drugoga?

Ali nije to tako samo kod sušice. I druge prelazne, zarazne bolesti znadu ovakovo hračati po kućama. Pomislite samo na grizu, na crne koze, škrlet, grošnicu (difteriju), pješčavac i druge takve bolesti. Zar se ne dešava često, da obolci po troje četvero, četvero jedno za drugim od iste bolesti i to jedino zato, što prelazi bolest od jednoga do drugoga?

Ali nije to tako samo kod sušice. I druge prelazne, zarazne bolesti znadu ovakovo hračati po kućama. Pomislite samo na grizu, na crne koze, škrlet, grošnicu (difteriju), pješčavac i druge takve bolesti. Zar se ne dešava često, da obolci po troje četvero, četvero jedno za drugim od iste bolesti i to jedino zato, što prelazi bolest od jednoga do drugoga?

Ali nije to tako samo kod sušice. I druge prelazne, zarazne bolesti znadu ovakovo hračati po kućama. Pomislite samo na grizu, na crne koze, škrlet, grošnicu (difteriju), pješčavac i druge takve bolesti. Zar se ne dešava često, da obolci po troje četvero, četvero jedno za drugim od iste bolesti i to jedino zato, što prelazi bolest od jednoga do drugoga?

Ali nije to tako samo kod sušice. I druge prelazne, zarazne bolesti znadu ovakovo hračati po kućama. Pomislite samo na grizu, na crne koze, škrlet, grošnicu (difteriju), pješčavac i druge takve bolesti. Zar se ne dešava često, da obolci po troje četvero, četvero jedno za drugim od iste bolesti i to jedino zato, što prelazi bolest od jednoga do drugoga?

Ali nije to tako samo kod sušice. I druge prelazne, zarazne bolesti znadu ovakovo hračati po kućama. Pomislite samo na grizu, na crne koze, škrlet, grošnicu (difteriju), pješčavac i druge takve bolesti. Zar se ne dešava često, da obolci po troje četvero, četvero jedno za drugim od iste bolesti i to jedino zato, što prelazi bolest od jednoga do drugoga?

Ali nije to tako samo kod sušice. I druge prelazne, zarazne bolesti znadu ovakovo hračati po kućama. Pomislite samo na grizu, na crne koze, škrlet, grošnicu (difteriju), pješčavac i druge takve bolesti. Zar se ne dešava često, da obolci po troje četvero, četvero jedno za drugim od iste bolesti i to jedino zato, što prelazi bolest od jednoga do drugoga?

Ali nije to tako samo kod sušice. I druge prelazne, zarazne bolesti znadu ovakovo hračati po kućama. Pomislite samo na grizu, na crne koze, škrlet, grošnicu (difteriju), pješčavac i druge takve bolesti. Zar se ne dešava često, da obolci po troje četvero, četvero jedno za drugim od iste bolesti i to jedino zato, što prelazi bolest od jednoga do drugoga?

Grčka neće ni da čuje za takovo opravljanje, već je — uvjerenja da se radi o najoručnom izazovu i uređi nejčežne časti — odlučila, da poduzme sve moguće, a do potrebe da se uže oružju, samo da dobije zadovoljstvu.

Medutim uza svu uzdudjenost i sve ratne pripreme u Grčkoj za sada ne može biti govora o oružanom sukobu, jer je grčka vlada shvatila pogibelj, kojoj bi se s time izložila. Danas je turska vojska reorganizovana po evropsku i tehnički usavršena na temelju istaknuta zadnjeg rata, te u murno doba broji 80.000 dobre izvježbanih vojnika, čiji će broj prava novoj osnovi porasti na 140.000 ljudi i 4.900 časnika. Na čelu turske vojske nalazi se proslavljeni Mustafa Kemal paša, koji zna da i onako fanatičnog turskog vojnika napravi vrsnim borcem.

Ta realnost zadržala je grčku vladu od svakog prenagelog koraka, te je konačno odlučila da spor iznesu pred međunarodnu sud u Haagu, a eventualno pred Ligu naroda: Vjerovatno je, da bi se spor s ovim riješio kad bi Turska na to pristala, ali izgleda da vlada u Angori neće da za to čuje. Radi toga mogao bi se spor zaostrići i faktično urodit težim posljedicama.

Domaće novosti

KAŽNENA RASPRAVA PROTIV "ISTARSKE RIJEĆI".

Jučer, dne 11. ov. mjeseca vodila se pred Tribunalom u Trstu kaznenna rasprava protiv "Istarske Rijeći", koja je bila optužena zbog članka "Ne dirajte na škole". Istodobno se je vršila rasprava i protiv "Edinosti", "Učiteljskog lista", u Trstu i "Goričke Straže", koje je godine 1923. izlazila u Trstu. Radi se o mnogim člancima, koje su napomenuti listovi mjeseci oktobra 1923. objavili proti Gentile-ovoj školskoj reformi. Rasprava je bila odgođena na zahtjev optuženika, da mogu podnijeti svoje preloge. Istodobno je Tribunal odredio, da se ima provesti redoviti postupak.

Što je s hrvatskim knjigama na našim školama?

Prije dvije godine izisla je Čitanka, što su je rukopisom pregledale i odobrile vise školske vlasti. Čitanka se već bila uvela u naše škole. Sad nam pišu iz raznih strana, da nekakvi "direktori didaktici" bacaju van iz podređenih sebi škola tu već predhodno odobrenu Čitaniku. Pitamo te direktore: tko ih je ovlašto, da to čine? Pa ako već oni seb pravaju i ti pravo, zašto se ne pobrinu, da se po njima zabranjuje Čitanka zamjeni drugom? Znamo, da ima Čitanku, što ih je sastavio Zadarini Kronja, koji je već i kao Italijanci nastojao, da svoje Čitanke sastvi onako, kako se to željelo na višem mjestu. Zašto se ne uvedu te Čitanke, kad se već napušta ona, kojoj uostalom mame da privigori samo kakav zagrijivac, ali nikakav pravi Italijan, a još manje pedagog?..

Na ovo pitanje mi čemo se doskora opet povratiti.

Svjetska kriza kruha.

Zabrinuto se diže u čitavom svijetu radi neprestano rastućim cijena žita, a uslijed toga i svim drugim živčenim namirnicama. Do nove žetve imade još punih 5 mjeseci i svi znakovi upućuju, da će kroz to vrijeme još znatnije porasti cijene, te da će čitav svijet morati prebrati tešku kružnu Uzroci ovaj pojavi su razni. U prvom redu slaba proslava žetva kod najvećeg dijela produktivnih zemalja. Uslijed toga putražila je silno porasla, osobito kod velikih naroda kao Italijana, Francuze i Engleza. Nastala je prava jagma na velikim tržištima žita u Sjevernoj Americi, Argentini i Australiji, što je uzrokovalo silne spekulacije i naglu porast cijena: U Chicagu na pr. spekulativna manjica tako je, da lekot dočekala, te je svak počeo da trguje sa žitom, pa dapače služavke i dječaci. Goljem bogatstva u Americi prešla su zadnjih dana iz ruke u ruku, a sve sa smionim burzovnim spekulacijama. K tome su posljednjih dana naduso ogromne narudžbe žita od strane Rusije na svim većim svjetskim tržištima. U Chicagu, Wiranpegu, Londonu, Liverpolu sklapa sovjetska Rusija ugovore za kupnju ogromnih koliciina žita za ishranu Moskve i Lenjingrada (Petrograda). Jedni tvrde, da je ovo dokaz potpunog sloma poljoprivredne politike Sjevera, dok drugi misle da se radi o velikoj spekulaciji u vezi sa onom u Sjevernoj Americi.

Svakako bio uzrok kojimudrag, cijenica je, da cijene kruhu rastu u čitavoj Evropi, pa čak i u Švicarskoj, te da engleska, francuska i italijanska vlada pod pritiskom uzušuju javnosti počinju sa poduzimanjem opsežnijih mjeru da stanu po mogućnosti na put rastućim cijenama i na vrijeme cepske pučanstva sa što jeftinijim žitom.

"Povijest i preporod Istre".

Kako smo svojedobno javili, "Braća Hrvatskog Zmaja" u Zagrebu izdali su lipanj knjigu "Povijest i preporod Istre", koju su napisali Dane Gruber i prti. Vjekoslav Spineti. Knjiga se predaje malne po svim jugo-česvenim knjižarama u Jugoslaviji, a može se naručiti i preko Uprave "Istarske Rijeće" u Trstu. Cijena je knjizi 50 dinara (više poštarnica).

Knjževnost i umjetnost

Uvaženi splitski dnevnik "Novo Doba" donosi u jednom svom broju oduž članak o našim "Istarskim Narodnim Pjesmama". U tom članaku citamo između ostalih i ovu retku: "Postanak i razvoj cijelokupne naše narodne pjesme od početka gusarskih pa do najzajedničkih varijanata narodnog predanja, zasadio je ovakovu etičku osnovnicu tih umotvorova; koju su Wolfgang Goethe i braća Grimm dali jedno od prvih mjestu u knjizi čovječanske kulture: da je ona nicala i razvijala se načinom uprava u onim predjelima, koji su najkrucije osjetili rostvo. Tako je narodna pjesma od vječnika vršila misiju ne samo provjetnog ili zabavnog karaktera među narodom, nego u prvom redu i najzajednički misiju podizvanja nacionalne svijesti."

Najbolje danas dokaz tome nalazimo u Bosni i Hercegovini.

Bosna, proprije najburnijih borbi, kaošlo i čitav jugočitav dio naše teritorije, kojim struje najpotresnije epope rostva i stradanja — daje najdublje, najuzvišenije, najpotpunije primjerke produkata narodnog duha, od kojih na pr. markovski ili kosovski ciklus spadaju u našavrsenije kulturne dokumente, čitavog čovječanstva.

Istra — jedan drugi predjel — sačuvala je najbolje kontinuitet sa istočnim krajevinama, uprkos teritorijalnoj udaljenosti i ispresjecavanosti tog teritorija u psihološkom smislu.

No ono sto su tva predjela slijed — jest jednaka sudbina u nacionalnom pogledu: Istra je stradala i strada otkad se za nju razapeta na krti između svog unutrašnjeg nagona, koji je išao za tim da se ispolji nacionalni karakter, te vanjski uticaj, koji su ga ključujuće narodne psihe htjeli da sprijedu i ugute. To stradanje odrazilo se je u ispolivanju narodnog pjesničkog duha, koji je u izricanju i njegovanje epike slio sva svoju boj i svu nostalgiju za slobodom i veličinom. Tako se je dogodilo, da se je u Istri naislo na šezdrob varijantu o Marku i da se, na topče, naislo na silno razvijenu markovsku legendu o širokim slojevima. Nije li to tako elokventan krik narodne duše, koja u Marku i ostajima je i hercegovački predjel?

Dragocjeno blago, te narodne pjesme sačuvljeno je u ovoj knjizi "Istarski Narodni Pjesmama", koja nam dolazi iz Istre, sad, u najkritičnijim časovima, koje je Istra ikad proizvodila. "Istarska književna zadružnica", koja je izdala ovu njiju, imala je vrlo snažnu namisu, da sačuva tradiciju ovog neprocjenjivog blaga.

A sada bi trebalo, da naša domovinska čitalačka javnost što izdašnije podupre i honoriše ovo izdanje, koje nam najbolje dokazuje, da je naš narod u Istri jedan od najčišćih i najotpornijih naših ogranača. Sto više: ono nam je prijevje potrebno priručiti za poučavanje čitavog razvoja naše narodne epike i lirike uopće. Ono posebno, krasan dokaz je da je narodna duša jedna, u Prilepu, u Hercegovini i u Užku. Konačno, i nadavice potpisiranjem ovog izdanja: poduprićem čemo publicistički i književni rad brace u tudjini, kojima je narodna literatura naipreča potrebita.

Bilo bi briješna nemajnost, da se ne raspaća i posljednja sveska. Na našu je profesorima i učiteljima i svećenicima, naročito, da ovi primjeri prodru u školsku omladinu i u narod, a intelektualci, koji imaju osjećanje za jedan živi i održani dio narodnog tijela, morat će kupe i pružiti dio narodnog tijela, morat će kupe i pružiti ovu zbirku jedini od najljepših naših narodnih umotvorina.»

Svega po malo

Biog. 17.-godišnje djevojčice sa nesudjenim svekrom.

U Palermu, na otoku Siciliji, izvršio je nečki čovek neobičnu otmicu. Romantičan podhvati zrogog čovjeka, ozrenjenog i punog dijece, imenom Angelo Azzare, iznadno je čitavo putovanje. On je naime pred nekoliko dana počeo da se 17.-godišnje djevojkom, Lucijom Costa, koja je trebala postati njegova snaha. U Luciju bio se zaljubio Azzarin sa Francescom zamolio svog oca da udesi sa porodicom djevojku, koja nije imala ništa protiv ovraka. Sve se desilo u sporazumu i obavljeno sa zarukama. Ali spomenutog dana Lucijin roditelji, kad su se vratili kući nisu našli kćerkę. Kako su često dešava, da mladi zajednički pobjegnu, roditelji su pomisili: da će Lucija pobjegla s vjernikom, i otišli su do Azzarinih da ih traže. Medutim njihovo iznenadjenje bilo je ogromno, kad su u kući zatekli sasvim mirnog i spoznajnog budućeg zeta, koji je prema njihovom naslušivanju trebao da bude bogzna gaje. Sad su svi zajedno čekali povratak oca porodice, ali uzlad. Kad ga nikako nije bilo, svi su došli na to, da ju starji Azzaro odvoje djevojku i s njom pobjegne iz Palera: Nema im ni traža.

Porez na neženje i zerođne brakove u Turskoj.

U turskom komparam proatvara se seda zakonski načrt o porezu na neženje. Tej poziv bit će vrlo visok, naročito za imućnije sasvime, a neće ostati postojani ni oni ozvani, koji nemaju dijece.

Papin brat u obranu fašista.

Prekо 130 kapitalista, poznatih industrijalaca sjeverne Italije, potpisalo je manifest, koji vrlo energičnim rječima pobija kampanju talijanskog lista "Gloria della Scienza" protifašističke vlade. Među prvim potpisnicima ovoga protesta nalazi se rođeni brat sadašnjeg pape, Ferme Ratti, koji je inače veliki kapitalista i odusevljen fašistom.

Strahoviti zločin u Sardiniji.

U okolišu Cagliari izvršeno je ovih dana strašno zločinstvo. Jeden večeri uli su nepoznati zločinci u stan Giovanna Boia, koju je sa svojom porodicom radio na polju. Čim su zločinci uli u stan njihov prvih posao bio je da poskiđaju električne zice, e da na taj način prinude ukucane, kad se vrati u polju, da legu u mruku. Oko devet sati uveče Boi su sa svojom ženom i punicom vratio kući, te pregledao svoje četvero djece, koju su već prije toga legla na počinak. Potom su se Boi i njegova supruga svaki u ledi u krevetu, jer su već prije večerasi kod ledi. Zločinci su se na taj način svinje zaspalo, zločinci su zrovili u sobu supruga Boi i njega u stan izbuli bodežima. Pošli su mu s jednim bidežom urezali: znak krsta na čelu. Zatim su se oborili na njegovu ženu, koju su raspali trubom. Medutim je na njenu vruću umorenu Boi počela da viće, ali su joj zločinci zapeli usta i do kraja zatukli. Na njenu vruću dolazeći je u sobu majka Boia, 84-godišnja starija. Zločinci su se na njih smjesta oborili i sjurili joj bedž u srce, a potom su raspali čitavu desnu stranu rebbara. Kad su s tim bili golovi, zločinci su otisli u pokrajnu sobu i udarcima mlatu masakrali sive četvrti djece Boia. Najmlađe dijete od 4 godina nadzrano je na kućnom pragu u lokvi krv i raskošne glave. Po tom se zaključilo, da je dijete kušalo, da bijezi, ali su mu zločinci sprječili da se spasi i dotukli nevinu dijete. Kad je ujutro u ranu zoru, došao po običaju u Bojn stan njegov tast, otkrio je strahovito krvavo zločinstvo i sav izvezbenim otrčao na policiju, koja se smjesta dala i potražila za zločincima. Po tom se policijska zadruga izvrsno izbrinula za zaštitu trudnih žena, koje nisu ozljede.

Reforma bračnoga zakona u Rusiji.

Zakonodavni organi u sovjetskoj Rusiji bave se sada predlogom o izmjeni zakonodavstva za brak, obiteljsko pravo i slično. Osjeća se potreba, da se u nastalom kausu uvede neki red. Posebna komisija predlaže, da se dobro muškičko za dozvolu ženidbe odredi sa 18, a kod sestre sa 16 godina. Zabranjuju se brakovne neubrojivima ili fizički bolesnima, nadalje medju rednjima i značajnima direktnim linijama, dalje izmjenjuje bračna i sestre, ili osobama koje su već živile u registriranom ili sličnom braku. Bratni drug, muž žene, koji nije u stanju da se brine o skrbu za vlastito izdržavanje, ima pravo da to izdržavanje traži od svoga bračnog druga, a tomu pravu ostaje i nakon rastave. Posjed, stecen po jednom od bračnih drugova, za vrijeme brača, ostaje zajednički. Roditelji su dužni odgovarati djevcama, tko je za njih zaštiti.

Nezadovoljstvo rimskih hoteliera sa Svetom Godinom.

Rimski hotelieri i gospodari polagali su velike nade u Svetu Godinu. Iz početka su misili, da će u ovog godinu doći više milijuna hodočasnika u Rim i da će se uslijedito rednjih godina znatno povećati. Sada pak, kad vide malo broj hodočasnika, poteli su da zdravljaju. Ovih dana objavio je "Popolo d'Italia" članak predsjednika rimskoga udruženja svratarstva, g. Girani, koji se tuži, da male hodočasnike i stranaca povodom Svetog Godine ne odgovaraju nikako očekivanju. Ono je u potpunosti potvrđeno i prethodnim napisima i dostavljanju ih onima, na koga se oni odnose. Preko "Argusa" može biti svakog najbolje izvješten, ako je u nekom listu dovedeno u pitanje njegova čast ili se od njega traži kakvo izjašnjenje preko javnosti. Taj je "Argus" rad važan i koristan za svakoga, a naročito za nadleštva, razne ustanove, redakcije, javne radnike, političare, činovnike i poslovne ljude. Pretpela: 10 komada 10 dinara, 100 komada 450 dinara, 500 komada 2000 dinara, 1000 komada 3750 dinara.

STO NE ZNAS PITAJ Univerzalni informativni bira "Argus" — Beograd, Knez Mihajlova ul. 35. — Pored čisto posredničko-informativne strane, koja potpuno zadovoljava sve današnje potrebe, "Argus" ima i odjeljenje za pregled cijelokupne jugoslovenske štampe, koje vadi u novim pojedincima i dostavlja ih onima, na koga se oni odnose. Preko "Argusa" može biti svakog najbolje izvješten, ako je u nekom listu dovedeno u pitanje njegova čast ili se od njega traži kakvo izjašnjenje preko javnosti. Taj je "Argus" rad važan i koristan za svakoga, a naročito za nadleštva, razne ustanove, redakcije, javne radnike, političare, činovnike i poslovne ljude. Pretpela: 10 komada 10 dinara, 100 komada 450 dinara, 500 komada 2000 dinara, 1000 komada 3750 dinara.

UGLJARE sposobne paliti ugasiti traži Metkotsko-trgovačko društvo — Trieste, via Raffineria 4.

Hodočašničko društvo za Štednju i zajmove registrovano društvo na neograničeno jamčenje

POZIV na dvadesetdrug redovitu glavnu skupštinu koja će se obdržavati u nedjelju dne 1. (prvog) marta 1925. u 15 sati (tri sata poslije podne), u društvenim prostorijama, u Malom Lošinju.

DNEVNI RED:

- Citanje zapisnika zadnje glavne skupštine;
- Izvješće upravnog i nadzornog odbora;
- Potvrda računskog zaključka za dvadesetdrug upravnu godinu;
- Izbor upravnog i nadzornog odbora;
- Normalizacija i centralizacija svih okolišnih i otocičkih. Gospodarsko-trgovačkih društava;
- Citanje revizijskog izvješća;
- Promjena nekojih paragrafa društvenih pravila;
- Eventuala.

Završni računi bit će krež poslijedne osam dana izloženi na pregled u uredu za vrijeme uredovnih satova.

Akcije slučaju možebitna ne-vremena, užas kvara mora, dolazak ekoloških otočanih društvenih zadružara bio bi cemošćen, i osuđen. — razumijevaju se, glavne skupština odgođena i prenesena na slijedeću dođujuću nedjelju uz isti dnevnici.

Upovrni i nadzorni odbor na temelju ukupne srednje dnevnice 1. januara 1925.